

**Go bala ditshedi**

✎ Zanelle Buthelezi, Thembaani Dladla,  
Claire Verbeek  
☒ Rob Owen  
☒ Antonia Madi  
☰ Setswana [tn-na]  
III 1


This work is licensed under a Creative Commons  
[Attribution 3.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)  
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>



✎ Zanelle Buthelezi, Thembaani Dladla,  
Claire Verbeek  
☒ Rob Owen  
☒ Antonia Madi  
☰ Setswana [tn-na]


**Global Storybooks**  
[globalstorybooks.net](http://globalstorybooks.net)







Tlou e le nngwe e ya go nwa  
metsi.

Dithutlwa tse pedi di ya go  
nwa metde.






Dinare di le tharo le  
dinonyane di le nne di ya go  
nwa metse.




Tlou e le nngwe fela e nwa  
metse le tau.

Tau e le nungwe ya duma.  
Gape e batla go nwa metse.  
Ke mang yo o tshabang tau?

Diphala di le tlhano le  
dithinthinyane di le thataro  
di ya kwa metseg.



Dipitse tsa naga di le supa  
di tabogela kwa metseng.



Digwaga di le robedi le di  
tlhapi di le robongwe di  
thuma mo metseng.